



Udruženje FUDBALSKI KLUB "IGMAN"
KONJIC

Finansijski izvještaji za godinu
završenu 31. decembra 2024.
i
Izvještaj nezavisnog revizora

S A D R Ź A J

	Strana
Izjava o odgovornosti uprave	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2-4
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI	
Bilans uspjeha	5
Bilans stanja	6
Izvještaj o tokovima gotovine	7
Izvještaj o promjenama na kapitalu	8
Napomene uz finansijske izvještaje	9-23

Od strane Uprave potpisana je izjava o potpunosti u kojoj je sadržana:

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava Kluba je odgovorna da osigura da su finansijski izvještaji Udruženja: Fudbalski Klub "Igman" Konjic pripremljeni za svaku finansijsku godinu u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (MSFI za MSE) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Klubu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava Kluba opravdano očekuje da će Klub u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Pri izradi finansijskih izvještaja, odgovornosti Uprave obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima;
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Klub nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Kluba. Takođe, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Kluba, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Odobrio i potpisao u ime Uprave

Predsjednik Orhan Tucović
FK IGMAN Konjic
Drecelj bb
88400 Konjic
Bosna i Hercegovina



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravnom odboru fudbalskog kluba "Igman" Konjic

Mišljenje sa rezervom

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Udruženja Fudbalski klub "IGMAN" Konjic (u daljem tekstu: "Klub") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja navedenih u pasusu Osnove za mišljenje sa rezervom, priloženi finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Kluba na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Federaciji BiH, Pravilnikom o licenciranju klubova za učešće u takmičenjima Premijer lige BiH i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 3. uz finansijske izvještaje.

Osnova za mišljenje sa rezervom

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 16, Nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31. decembra 2024. godine iznose KM 2.108.822. Tokom revizije, utvrdili smo da je Klub propustio da zatvori avans u iznosu od KM 46.800 dat za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme. Shodno navedenom, Klub je precijenio finansijske obaveze na dan 31. decembra 2024. godine, za iznos od KM 46.800, te je za isti iznos precijenjena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme.

Kao što je objelodanjeno u Napomeni 22, Finansijske obaveze na dan 31. decembra 2024. godine iznose KM 715.109. Tokom revizije, utvrdili smo da Klub u okviru pozicije Finansijske obaveze nije evidentirao veći broj računa koji se odnose na troškove nastale u 2024. godini u ukupnom iznosu od KM 55.145. Shodno navedenom, Klub je potcijenio finansijske obaveze na dan 31. decembra 2024. godine za iznos od KM 55.145 i precijenio rezultat za godinu koja se završava na dan 31. decembra 2024. godine za isti iznos.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MSR). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima detaljnije su opisane u odjeljku našeg izvještaja Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Mi smo nezavisni u odnosu na Klub u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks), zajedno sa etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Federaciji BiH i ispunili smo i druge naše etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravnom odboru fudbalskog kluba "Igman" Konjic (Nastavak)

Ostale informacije

Rukovodstvo je odgovorno za ostale informacije. Ostale informacije obuhvataju informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju finansijske izvještaje i Izvještaj revizora o njima. Ostale informacije se odnose na tabele kao što su Tabela za identifikaciju igrača, Tabela obaveza po osnovu transfera igrača, Tabela obaveza prema zaposlenima, Tabela obaveza prema poreskim/društvenim vlastima i Tabela obaveza prema N/FS BiH i UEFA i za potrebe licenciranja klubova za učešće u takmičenju Premijer liga BiH takmičarska sezona 2025/2026. U nabrojanim tabelama su iskazane obaveze po navedenim osnovama na dan 31. decembar 2024. godine kao i dospjele i nedospjele obaveze na dan 28. februar 2025. godine, kao i informacije o isplaćenim obavezama u periodima 1. januar - 28. februar 2025. godine i 1. mart - 31. mart 2025. godine.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima se odnosi na ostale informacije i ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o njima.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i pritom razmotrimo da li postoji materijalna nedosljednost između njih i finansijskih izvještaja ili da li izgleda da naša saznanja stečena tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja. Ako, na osnovu rada koji smo obavili, zaključimo da postoji materijalno pogrešno iskazivanje ostalih informacija, od nas se zahtijeva da tu činjenicu saopštimo u izvještaju. U tom smislu, ne postoji ništa što bi trebalo da saopštimo u izvještaju.

Odgovornosti rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Kluba je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Federaciji BiH i Pravilnikom o licenciranju klubova za učešće u takmičenjima Premijer lige BiH, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Kluba da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, objelodanjujući, kada je to primjenljivo, pitanja koja se odnose na nastavak poslovanja i korišćenje računovodstvene osnove stalnosti poslovanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira Kluba ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Kluba.

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji u cjelini ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i da izdamo izvještaj revizora koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje je visok nivo uvjeravanja, ali nije garancija da će revizija, izvršena u skladu sa MSR, uvijek otkriti materijalno značajan pogrešan iskaz kada on postoji. Pogrešni iskazi mogu nastati usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ukoliko se može u razumnoj mjeri očekivati da oni, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Upravnom odboru fudbalskog kluba "Igman" Konjic (Nastavak)

Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja (nastavak)

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MSR, mi koristimo profesionalno prosuđivanje i zadržavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- Identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajnog pogrešnog iskaza u finansijskim izvještajima, nastalog usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i izvršavamo revizorske procedure koje odgovaraju tim rizicima i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neotkrivanja materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed kriminalne radnje je veći od rizika od materijalno značajnog pogrešnog iskaza nastalog usljed greške, pošto kriminalna radnja može podrazumijevati tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, lažne iskaze ili zaobilaženje interne kontrole.
- Sagledavamo interne kontrole koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Kluba.
- Ocjenjujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i sa njima povezanih objelodanjivanja izvršenih od strane rukovodstva.
- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti poslovanja od strane rukovodstva i, da li, na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, postoji materijalno značajna neizvjesnost u vezi sa događajima ili okolnostima koji mogu izazvati značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Kluba da nastavi poslovanje po načelu stalnosti. Ukoliko zaključimo da postoji materijalno značajna neizvjesnost, mi smo u obavezi da skrenemo pažnju u našem izvještaju revizora na odgovarajuća objelodanjivanja navedena u finansijskim izvještajima, ili da modifikujemo naše mišljenje, ukoliko su takva objelodanjivanja neadekvatna. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima pribavljenim do datuma našeg izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu prozrokovati da Klub prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Dajemo ocjenu opšte prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući i objelodanjivanja, kao i da li finansijski izvještaji prikazuju potkrepljujuće transakcije i događaje na način kojim se postiže istinita i objektivna prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenom revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući i značajne nedostatke u internim kontrolama koje identifikujemo tokom naše revizije.



Tibor Florjan
Ovlašćeni revizor i
Lice ovlašćeno za zastupanje



Društvo za konsalting i reviziju BDO d.o.o.
Ive Andrića 15, Banja Luka

31. mart 2025. godine

FK „IGMAN“ Konjic
Finansijski izvještaji za 2024. godinu

Bilans uspjeha za godinu koja se
završava
31. decembra 2024. godine
(U konvertibilnim markama)

	Napomena	Godina koja se završava 31. decembra 2024.	Godina koja se završava 31. decembra 2023.
POSLOVNI PRIHODI			
Članarina	5	7.762	23.920
Prihodi iz budžeta	6	162.196	108.079
Humanitarni prihodi	7	95.066	1.998.090
Prihodi od vlastite aktivnosti	8	1.589.685	61.061
Ostali prihodi i dobici	9	23.750	145.156
Svega poslovni prihodi		1.878.459	2.336.306
POSLOVNI RASHODI			
Troškovi materijala, energije i goriva	10	(202.009)	(181.675)
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	11	(1.870.802)	(1.793.633)
Amortizacija	12	(32.064)	(25.484)
Troškovi primljenih usluga	13	(322.026)	(228.074)
Humanitarni rashodi		(2.570)	
Ostali rashodi i gubici	14	(60.834)	(103.160)
Svega poslovni rashodi		(2.490.305)	(2.332.026)
Višak prihoda nad rashodima		-	4.280
Višak rashoda nad prihodima		611.846	-
UKUPAN VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	15	-	4.280
UKUPAN VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA	15	611.846	-

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja



Lice ovlašteno za zastupanje

ESAD EDINOVIĆ

Lice ovlašteno za sastavljanje
finansijskih izvještaja

**Bilans stanja na dan 31. decembra
 2024. godine
 (U Konvertibilnim markama)**

	Napomena	31.12.2024.	31.12.2023.
IMOVINA			
Dugoročna imovina		2.108.822	1.841.854
Nekretnine, postrojenja i oprema	16	2.108.822	1.832.252
Ostala imovina i potraživanja, uključujući razgraničenja		-	9.602
Kratkoročna imovina		121.763	9.218
Finansijska imovina	17	9.423	15
Novac i novčani ekvivalenti	18	101.093	9.203
Potraživanja za plaćeni PDV	19	11.247	-
UKUPNA IMOVINA		2.230.585	1.851.072
TRAJNI IZVORI I OBAVEZE			
Trajni izvori	20	(758.680)	(146.834)
Nerasporen višak prihodi		54.253	54.253
Nepokriveni višak rashoda		(812.933)	(201.087)
Dugoročne obaveze		2.274.156	1.357.508
Odgođeni prihodi	21	2.274.156	1.347.906
Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		-	9.602
Kratkoročne obaveze		715.109	640.398
Finansijske obaveze	22	715.109	640.398
UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE		2.230.585	1.861.072

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Izvještaj o tokovima gotovine za
 godinu koja se završava 31. decembra 2024.
 godine
 (U konvertiblinim markama)

	2024. godina	2023. godina
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Neto dobit (gubitak) za period	(611.866)	4.280
<i>Usklađivanje za:</i>		
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje	(101.078)	-
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja	(11.247)	
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima	74.711	344.807
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti	(649.480)	349.087
B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI	-	-
C. GOTOVINSKI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI		
Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	649.700	-
Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti	649.700	-
Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	409.605
Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti	-	409.605
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	649.700	349.087
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	649.480	409.605
F. NETO PRILIV GOTOVINE	220	-
G. NETO ODLIV GOTOVINE	-	60.518
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	9.203	69.721
I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	-
J. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	-	-
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	9.423	9.203

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

**Izvještaj o promjenama na kapitalu za
 godinu koja
 Se završava 31. decembra 2024.
 (U konvertibilnim markama)**

	Neraspoređeni višak prihoda	Neraspoređeni višak rashoda	Ukupno
Stanje na dan			
1. januara 2023. godine	49.973	(201.087)	(151.114)
Neto dobitak/ (gubitak) tekuće godine	4.280	-	4.280
Stanje na dan			
31. decembra 2023. godine	54.253	(201.087)	(146.834)
Neto dobitak/ (gubitak) tekuće godine	-	(611.846)	(611.846)
Stanje na dan			
31. decembra 2023. godine	54.253	(812.933)	(758.680)

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

1. OPŠTE INFORMACIJE

FK Igman UG ("Klub") se bavi sportskom djelatnošću-fudbalski klub. Klub je osnovan 15.06.1996.godine, kao udruženje građana.

Sjedište Kluba je u Konjicu, DS Gradski stadion bb.

FK Igman ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Ustava, zakona i Statuta. U pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu I reviziji Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 15/21 - u daljem tekstu: Zakon) i Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja za male i srednje entitete (u daljem tekstu: MSFI za SME).

Osnovne računovodstvene politike primijenjene za sastavljanje ovih finansijskih izvještaja navedene su u Napomeni 3. Ove politike su konzistentno primijenjene na sve prikazane godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju redovne (pojedinačne) finansijske izvještaje Kluba za 2024. godinu. Klub nema zavisna društva i ne sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji su prikazani u konvertibilnim markama (KM), koja je u isto vreme i funkcionalna valuta Kluba. Iznosi su iskazani u KM, osim ako nije drugačije naznačeno.

Sadržina i forma obrazaca finansijskih izvještaja i sadržina pozicija u obrascima je propisana Pravilnikom o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za neprofitne organizacije („Sl. novine FBiH“, br. 81/21).

Kontni okvir i sadržina računa u Kontnom okviru propisana je Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini konta za neprofitne organizacije („Sl. novine FBiH“, br. 81/21 - u daljem tekstu: Pravilnik o kontnom okviru).

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI za SME zahtijeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtijeva da rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Kluba. Oblasti koje zahtijevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalni značaj za finansijske izvještaje objelodanjene su u napomeni 4.

Uporedni podaci

Uporedne podatke i početna stanja čine podaci sadržani u finansijskim izvještajima za 2023. godinu.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

Preračunavanje stranih valuta

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan izvještavanja preračunavaju u njihovu protivvrijednost u KM primjenom zvaničnog deviznog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine važećeg na taj dan (Napomena 43). Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmjeravaju.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha, kao dio finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je inicijalno priznata po nabavnoj vrijednosti.

Naknadno vrednovanje nematerijalne imovine izvršeno je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrijednost rasporedila tokom perioda važenja ugovora o profesionalnom igranju, koji se kreće u rasponu od 1 do 4 godine.

3.2. Postrojenja i oprema

Stavke postrojenja i opreme, koje ispunjavaju uslove da budu priznate kao sredstvo, odmjeravaju se prilikom početnog priznavanja po svojoj nabavnoj vrijednosti odnosno, cijeni koštanja.

Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci sredstava, što uključuje fakturnu vrijednost (uključujući carinske dažbine i PDV), kao i sve troškove koji se direktno pripisuju dovođenju sredstva na lokaciju i u stanje koje je neophodno da bi sredstvo moglo funkcionisati na način na koji rukovodstvo očekuje.

Nakon početnog priznavanja kao sredstva, stavke postrojenja i opreme se vrednuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti i eventualne akumulirane gubitke po osnovu obezvređenja.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, ukoliko je primjenljivo, samo kada postoji verovatnoća da će Klub u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva, ukoliko povećavaju korisni vijek trajanja opreme i ako se njegova vrijednost može pouzdano odmjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknižava.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja opreme smatraju se rashodom perioda u kome su nastali i iskazuju se u bilansu uspeha.

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava primjenom proporcionalne metode kako bi se njihova nabavna vrijednost rasporedila tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja, a najduže u periodu od 10 godina.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.2. Postrojenja i oprema (nastavak)

Obračun amortizacije postrojenja i opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.

Korisni vijek upotrebe sredstava se preispituje najmanje na kraju svake poslovne godine i, ako postoje promjene u očekivanoj dinamici trošenja budućih ekonomskih koristi koje su sadržane u sredstvu, stopa amortizacije se mijenja kako bi se odrazila promjenjena dinamika.

Promjene u očekivanom korisnom vijeku upotrebe sredstava obuhvataju se kao promjene u računovodstvenim procijenama.

3.3. Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava (osim zaliha)

Saglasno usvojenoj računovodstvenoj politici, za sredstva koja imaju nedefinisan korisni vijek upotrebe i ne podliježu amortizaciji, provjera da li je došlo do umanjenja njihove vrijednosti vrši se na godišnjem nivou.

Za sredstva koja podležu amortizaciji provjera da li je došlo do umanjenja njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmjenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknativ iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos umanjenja vrijednosti.

Ukoliko je nadoknativi iznos nekog sredstva procjenjen kao niži od vrijednosti po kojoj je to sredstvo prikazano, postojeća vrijednost tog sredstva se umanjuje do visine nadoknadive vrijednosti, koju predstavlja vrijednost veća od fer vrijednosti sredstva umanjena za troškove prodaje i vrijednosti u upotrebi. Gubitak zbog obezvređenja se priznaje u iznosu razlike, na teret rashoda, saglasno MRS 36 “Umanjenje vrijednosti imovine”.

Nefinansijska sredstva kod kojih je došlo do umanjenja vrijednosti revidiraju se na svaki izvještajni datum zbog mogućeg ukidanja efekata umanjenja vrijednosti.

3.4. Finansijski instrumenti

3.4.1. Finansijska sredstva

Klub priznaje finansijska sredstva u svom bilansu stanja samo onda kada on postane jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu. Finansijska sredstva se inicijalno priznaju po fer vrijednosti uvećanoj i za direktno pripisive transakcione troškove (osim u slučaju kada se radi o finansijskim sredstvima koja se vrednuju po fer vrijednosti čiji se efekti promjena u fer vrijednostima iskazuju u bilansu uspeha, kada se transakcioni troškovi tretiraju kao rashodi perioda).

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada je došlo do isteka ugovornog prava ili prenosa prava na prilive gotovine po osnovu tog sredstva, i kada je Klub izvršio prenos svih rizika i koristi koji proističu iz vlasništva nad finansijskim sredstvom.

Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.

Klub je klasifikovao svoja finansijska sredstva u kategoriju “zajmovi i potraživanja”. Klub prilikom inicijalnog priznavanja nije klasifikovao nijedno od svojih finansijskih sredstava kao ona koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspeha, koja su raspoloživa za prodaju ili koja se drže do dospelja.

Finansijska sredstva Kluba uključuju potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja. Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava zavisi od njihove klasifikacije, kao što sledi:

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.4. Finansijski instrumenti (Nastavak)

3.4.1. *Finansijska sredstva (Nastavak)*

Zajmovi i potraživanja

Zajmovi (kreditni) i potraživanja su nederivativna finansijska sredstva sa fiksnim ili odredivim isplata koja nisu kotirana na aktivnom tržištu.

U bilansu stanja Kluba ova kategorija finansijskih sredstava obuhvata potraživanja od kupaca po osnovu prodaje i druga potraživanja.

Potraživanja po osnovu prodaje priznaju se i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti nenaplativih potraživanja.

Ispravka vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Klub neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je vrijednost potraživanja umanjena.

Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se prema proceni naplativosti potraživanja od svakog pojedinačnog kupca. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspeha u okviru „rashoda od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih i dugoročnih finansijskih plasmana i potraživanja“. Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca.

Prihodi od ukidanja ispravke vrijednosti po osnovu naknadno naplaćenih iznosa i procjenjene naplativosti potraživanja priznaju se u okviru ostalih prihoda.

3.4.2. *Finansijske obaveze*

Klub priznaje finansijske obaveze u svom bilansu stanja samo onda kada on postane jedna od ugovornih strana u finansijskom instrumentu.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, uvećanoj za direktno pripisive troškove transakcija. Izuzetno od opšteg pravila početnog priznavanja finansijskih obaveza, kratkoročne beskatne obaveze kod kojih je efekat diskontovanja nematerijalan, inicijalno se priznaju u iznosima primljenih sredstava.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Klub ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Finansijske obaveze obuhvataju obaveze za primljene pozajmice, obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja.

(a) *Pozajmice*

Pozajmice od drugih pravnih lica se prvobitno priznaju u iznosima primljenih sredstava.

Nakon inicijalnog priznavanja, kratkoročne pozajmice su iskazane po nominalnoj vrijednosti neotplaćene glavnice duga.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.4.2. Finansijske obaveze (Nastavak)

(b) Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima nastaju na osnovu uobičajenih uslova poslovanja i ne nose kamatu.

Obaveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obaveze vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, što zbog kratkoročne prirode ovih obaveza odgovara njihovoj nominalnoj (fakturnoj) vrijednosti.

3.4.3. Prebijanje finansijskih sredstava i finansijskih obaveza

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se priznaje u bilansu stanja samo ako postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši prebijanje priznatih iznosa i postoji namjera da se isplata izvrši po neto osnovi, ili da se istovremeno proda sredstvo i izmiri obaveza.

3.5. Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Klub ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će doći do odliva resursa kako bi se izmirila obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se priznaju u iznosima koji predstavljaju najbolju procjenu izdataka zahtjevanih da se izmiri sadašnja obaveza na datum bilansa stanja. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Potencijalne obaveze i potencijalna sredstva

Potencijalne obaveze se ne priznaju u finansijskim izveštajima. Potencijalne obaveze se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje, osim ako je vjerovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Klub ne priznaje potencijalna sredstva u finansijskim izveštajima. Potencijalna sredstva se objelodanjuju u napomenama uz finansijske izveštaje ukoliko je priliv ekonomskih koristi vjerovatan.

3.6. Primanja zaposlenih

(a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Klub je obavezan da uplaćuje poreze, kao i doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca u iznosima koji se obračunavaju primjenom zakonom propisanih stopa.

Klub ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Primanja zaposlenih (Nastavak)

(a) Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (Nastavak)

Porezi i doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

3.7. Priznavanje prihoda

Klub priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će u budućnosti Klub imati priliv ekonomskih koristi.

Prihod se priznaje u visini fer vrijednosti primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje ulaznica u toku normalnog poslovanja Kluba. Prihod se iskazuje bez PDV-a i popusta.

Poslovni prihodi u 2023. godini obuhvataju prihode od donacija i sponzorstva, prihode po osnovu prava na TV emitovanje, prihode od prodaje ulaznica za utakmice u zemlji (nacionalni šampionat), kao i druge poslovne prihode.

Prihodi od sponzorstva odnose se na uplaćena sredstva Klubu, na osnovu zaključenih ugovora o sponzorstvu za pripremu ekipa Kluba.

Drugi poslovni prihodi, evidentiraju se u bilansu uspeha u obračunskom periodu na koji se odnose, a obuhvataju prihode od prodaje igrača, prihode od zakupa, prihode po osnovu kvalifikacija i prihode po osnovu članarina.

3.8. Priznavanje rashoda

(a) Poslovni rashodi

Poslovne rashode čine troškovi nastali iz poslovanja Kluba i obuhvataju troškove materijala (sportska oprema i odeća, lijekovi za zdravstvenu zaštitu, troškovi električne energije i goriva i druge troškove), troškove bruto zarada zaposlenih i ostala lična primanja igrača i ostale poslovne rashode.

Ostali poslovni rashodi najvećim delom obuhvataju troškove po osnovu transfera igrača, troškove vezane za pripreme i održavanje utakmica, troškove ishrane igrača, kao i druge troškove opšteg karaktera.

Poslovni rashodi evidentiraju se u bilansu uspeha po načelu uzročnosti prihoda i rashoda, u stvarno nastalom iznosu, u obračunskom periodu na koji se odnose.

(b) Operativni zakup

Zakup se klasifikuje kao operativni zakup ako zakupodavac suštinski zadržava sve rizike i koristi povezane sa vlasništvom. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.

Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja obuhvataju kamatu i ostale troškove nastale u vezi sa pozajmljivanjem sredstava i tretiraju se kao rashod perioda u momentu njihovog nastanka. Rashodi kamata, nastali po osnovu obaveza iz poslovnih odnosa iskazuju se u bilansu uspeha u okviru finansijskih rashoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.8. Primanja zaposlenih (Nastavak)****(c) Ostali rashodi**

Ostali rashodi priznaju se u obračunatom iznosu u periodu u kojem su nastali.

3.9. Preračunavanje stranih valuta**(a) Funkcionalna i izveštajna valuta**

Stavke uključene u finansijske izveštaje Kluba se odmeravaju i prikazuju u konvertibilnim markama, koji predstavlja valutu primarnog ekonomskog okruženja u kom Klub posluje (funkcionalna valuta). Konvertibilna marka (KM) je zvanična izveštajna i funkcionalna valuta u Bosni i Hercegovini.

Kao što je izneto u Napomeni 2.1, priloženi finansijski izveštaji prikazani su u Konvertibilnim markama. Sve finansijske informacije prikazane u KM, osim ako nije drugačije naznačeno.

(b) Preračunavanje stranih valuta

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja se na dan izveštavanja preračunavaju u njihovu KM-sku protivvrijednost primjenom zvaničnog deviznog kursa Centalne banke BiH važećeg na taj dan.

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije ili vrednovanja po kome se stavke ponovo odmjeravaju.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, kao i pozitivni i negativni efekti ugovorene valutne klauzule u vezi sa potraživanjima i obavezama priznaju se u bilansu uspeha, kao deo finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno***4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA**

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Klub pravi procene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procene će, po definiciji, retko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procjenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće reči u daljem tekstu. */prilagoditi prema potrebi/*

(a) Procene i pretpostavke***Korisni vek upotrebe nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme***

Nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema se amortizuju tokom njihovog korisnog veka upotrebe. Korisni vek upotrebe se zasniva na proceni dužine perioda u kome će sredstvo generisati prihode. Procenu periodično vrši Rukovodstvo Kluba i vrši odgovarajuće izmene, ukoliko se za tim javi potreba. Promjene u procjenama mogu da dovedu do značajnih promjena u sadašnjoj vrijednosti i iznosima koji su evidentirani u bilansu uspjeha u određenim periodima.

Obezvredjenje nefinansijske imovine

Na dan izvještavanja, rukovodstvo Kluba analizira vrijednosti po kojima su prikazana nematerijalna ulaganja i nekretnine, postrojenja i oprema Kluba. Ukoliko postoji indikacija da je neko sredstvo obezvređeno, nadoknativ iznos te imovine se procenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja.

Razmatranje obezvređenja zahteva od rukovodstva subjektivno prosuđivanje u pogledu tokova gotovine, stopa rasta i diskontnih stopa za jedinice koje generišu tokove gotovine, a koje su predmet razmatranja.

Obezvređenje potraživanja od kupaca i ostalih potraživanja

Klub obračunava obezvređenje sumnjivih potraživanja na osnovu procenjenih gubitaka koji nastaju jer korisnici usluga i ostali dužnici nisu u mogućnosti da izvrše tražena plaćanja. U proceni odgovarajućeg iznosa gubitka od obezvređivanja za sumnjiva potraživanja, Klub se oslanja na starost potraživanja, ranije iskustvo sa otpisom, bonitet kupaca i promjene u uslovima plaćanja. Ovo zahteva procene vezane za buduće ponašanje kupaca i time izazvane buduće naplate u gotovini.

Rezervisanja po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Troškovi utvrđenih naknada zaposlenima nakon odlaska u penziju nakon ispunjenih zakonskih uslova i jubilarnih nagrada utvrđuju se primenom aktuarske procene. Aktuarska procjena uključuje procenu diskontne stope, budućih kretanja zarada, stope mortaliteta i budućih povećanja naknade po odlasku u penziju. Zbog dugoročne prirode ovih planova, značajne neizvesnosti utiču na ishod procene. Pretpostavke aktuarskog obračuna su objelodanjene u Napomeni 20. uz finansijske izvještaje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno*

4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA (Nastavak)***Rezervisanje po osnovu sudskih sporova***

Klub je uključeno u veći broj sudskih sporova koji proističu iz njegovog svakodnevnog poslovanja i odnose se na komercijalna pitanja, kao i pitanja koja se tiču radnih odnosa, a koja se rešavaju ili razmatraju u toku regularnog poslovanja. Klub redovno procenjuje verovatnoću negativnih ishoda ovih pitanja, kao i iznose verovatnih ili razumnih procjena gubitaka. Potrebno rezervisanje se može promeniti u budućnosti zbog novih događaja ili dobijanja novih informacija.

Pitanja koja su ili potencijalne obaveze ili ne zadovoljavaju kriterijume za rezervisanje se objelodanjuju, osim ako je verovatnoća odliva resursa koji sadrže ekonomske koristi veoma mala.

Odložena poreska sredstva

Odložena poreska sredstva priznaju se na sve neiskorišćene poreske kredite i poreske gubitke do mere do koje je izvesno da je nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da se neiskorišćeni poreski krediti i poreski gubici mogu iskoristiti. Značajna procjena od strane rukovodstva Kluba je neophodna da bi se utvrdio iznos odloženih poreskih sredstava koja se mogu priznati, na osnovu perioda nastanka i visine budućih oporezivih dobitaka i strategije planiranja poreske politike.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine

Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

5. ČLANARINA

Opis	2024.	2023.
Članarina	7.762	23.920

6. PRIHODI IZ BUDŽETA

Opis	2024.	2023.
Prihodi iz budžeta	162.196	108.079

7. HUMANITARNI PRIHODI

Opis	2024.	2023.
Prihodi od donacija	72.817	12.000
Novčane donacije od strane pravnih lica	22.249	151.530
Novčane donacije građanskih lica		5.060
Donacije - Igman dd Konjic		1.829.500
UKUPNO	95.066	1.998.090

8. PRIHODI OD VLASTITE AKTIVNOSTI

Opis	2024.	2023.
Prihodi od vlastitih usluga	14.067	61.061
Prihodi od sponzora	1.570.438	-
Članarina na ljetnom kampu	5.180	
UKUPNO	1.589.685	61.061

9. OSTALI PRIHODI I DOBICI

Opis	2024.	2023.
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina	-	127.655
Prihodi po osnovu donacija za rekonstrukciju terena	23.750	17.500
Prihodi po osnovu otpisa obaveza	-	-
UKUPNO	23.750	145.156

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno***10. TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE I GORIVA**

Opis	2024.	2023.
Utrošena elek.energija	6.486	8.945
Sportska oprema	47.989	65.976
Otpis sitnog alata i inventara	10.243	17.581
Utrošena sredstva za održavanje terena	14.026	30.395
Troškovi izgradnje reflektora	-	32.854
Krema, zavoji i sanitarni materijal, led, maske	4.193	9.527
Utrošena sredstva za osvježenje igrača	55.002	-
Ostali troškovi materijala, energije i goriva	64.070	16.398
UKUPNO	202.009	181.675

11. TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH LIČNIH PRIMANJA

Opis	2024.	2023.
Plate zaposlenih	996.130	848.016
Naknada za prevoz	46.300	46.547
Pomoć radnicima po odluci Vlade FBiH	30.973	-
Naknada fiz.ličima po osnovu ugovora o djelu	797.399	899.070
UKUPNO:	1.870.802	1.793.633

12. AMORTIZACIJA

Opis	2024.	2023.
Amortizacija	32.064	25.484

13. TROŠKOVI PRIMLJENIH USLUGA

Opis	2024.	2023.
Ugostiteljske usluge	1.922	10.029
Troškovi izrečenih kazni i javnih opomena	22.730	30.540
Zaštitarske usluge	17.200	41.535
Zdravstvene usluge	25.143	50.880
Hotelske usluge-troškovi hrane i spavanja igrača	162.854	42.437
Troškovi za sudjenje utakmica i delegate	7.180	12.305
Troškovi ustupanja igrača po sporazumu	19.000	-
Ostali troškovi primljenih usluga	65.997	40.348
UKUPNO:	322.026	228.074

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno***14. OSTALI RASHODI I GUBICI**

Opis	2024.	2023.
Naknada za topli obrok	49.301	42.750
Regres za god.odmor		17.600
Takse	2.367	2.155
Pokloni radnicima povodom vjerskih i državnih praznika		28.250
Donacije	3.000	-
Troškovi prisilne naplate	4.205	9.480
Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijeg perioda	103	2.925
Troškovi kamate	1.858	
UKUPNO:	60.834	103.160

15. VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

Opis	2024.	2023.
Ukupan višak prihoda nad rashodima	-	4.280
Ukupan višak rashoda nad prihodima	611.846	-

U periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine Klub je iskazao višak rashodima nad prihodima u iznosu od 611.846 KM.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine

Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno

16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Oprema	Građevinski objekti	Ukupno NPO
Stanje na dan 31.12.2022.	117.297	767.524	884.821
Nabavke	41.878	942.096	983.974
Rashodovanje	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2023.	159.175	1.709.620	1.868.795
Nabavke	308.634	-	308.634
Rashodovanje	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024.	467.809	1.709.620	2.177.431

Ispravka vrijednosti

Stanje na dan 31.12.2022.	1.466	9.594	11.060
Amortizacija	7.984	17.500	25.484
Rashodovanje	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2023.	9.451	27.094	36.545
Amortizacija	8.314	23.750	32.064
Rashodovanje	-	-	-
Stanje na dan 31.12.2024.	17.765	50.844	68.609

Sadasnja vrijednost

31.12.2022.	115.831	757.930	873.761
31.12.2023.	149.725	1.682.526	1.832.251
31.12.2024.	450.044	1.658.776	2.108.822

U toku godine klub je izvršio ulaganje u montažne tribine u iznosu od 14.375 KM i reflektore u iznosu od 294.259 .

17. FINANSIJSKA IMOVINA

Opis	2024.	2023.
Potraživanja od kupaca	9.423	15

18. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI

Opis	2024.	2023.
Žiro raun kod Union Banke	59.022	9.190
Žiro račun za ljetni kamp „Real Madrid“	5.170	-
Blagajna	36.901	13
UKUPNO:	101.093	9.203

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno***19. POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENI PDV**

Opis	2024.	2023.
Potraživanja za PDV	11.247	-

20. TRAJNI IZVORI

Opis	2024.	2023.
Neraspoređen višak prihoda	54.253	54.253
Nepokriveni višak rashoda	(812.933)	(201.087)
UKUPNO TRAJNI IZVORI	(758.680)	(146.834)

20. DUGOROČNE OBAVEZE

Opis	2024.	2023.
Odgođeni prihodi	2.274.156	1.347.906

Odgođeni prihodi odnose se na donacije za
rekonstrukciju tribine na stadionu FK Igman Konjic.

22. FINANSIJSKE OBAVEZE

Opis	2023.	2023.
Obaveze iz poslovanja	445.859	525.657
Plaće zaposlenima sa doprinosima	167.221	99.089
Obaveze za poreze	10.375	6.843
Topli obrok i prevoz	19.082	8.810
Obaveze prema fizičkim licima	72.572	-
UKUPNO	715.109	640.398

23. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nisu nastali nikakvi poslovni događaji ili transakcije nakon 31. decembra 2024. godine koji bi imali značajan uticaj na finansijske izvještaje na dan ili za razdoblje tada završeno ili da su od takvog značaja za poslovanje Kluba da bi zahtijevali objavu u bilješkama uz finansijske izvještaje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**Za godinu završenu 31. decembra 2023. godine***Iznosi su iskazani u KM, osim ukoliko nije drugačije naznačeno***24. DEVIZNI KURSEVI**

Zvanični devizni kursevi Centralne banke Bosne i Hercegovine, korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja na dan 31. decembar 2023. i 2022. godine u funkcionalnu valutu (KM) su:

	<u>2024.</u>	<u>2023.</u>
EUR	1.95583	1.95583



BDO d.o.o. Banja Luka

Ive Andrića 15

78000 Banja Luka

Republika Srpska, BiH

Tel: +387 51 225 011

Fax: +387 51 225 012

www.bdo.ba



IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
A.	Dugoročna imovina (002 do 008)		001	2.108.822	1.841.854
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema		002	2.108.822	1.832.252
2.	Imovina s pravom korištenja		003	0	0
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		004	0	0
4.	Nematerijalna imovina		005	0	0
5.	Biološka imovina		006	0	0
6.	Finansijska imovina i ulaganja		007	0	0
7.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		008	0	9.602
B.	Kratkoročna imovina (010 do 015)		009	121.763	9.218
1.	Zalihe		010	0	0
2.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji		011	0	0
3.	Finansijska imovina		012	9.423	15
4.	Novac i novčani ekvivalenti		013	101.093	9.203
5.	Potraživanja za plaćeni PDV		014	11.247	0
6.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja		015	0	0
C.	UKUPNO IMOVINA (001+009)		016	2.230.585	1.851.072

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	TRAJNI IZVORI I OBAVEZE				
A.	Trajni izvori (018 do 022)				
1.	Trajni izvori		017	-758680	-146.834
2.	Rezerve		018	0	0
3.	Revalorizacijske rezerve		019	0	0
4.	Neraspoređeni višak prihoda		020	0	0
5.	Nepokriveni višak rashoda		021	54.253	54.253
B.	Dugoročne obaveze (024 do 026)		022	812.933	201.087
1.	Finansijske obaveze		023	2.274.156	1.357.508
2.	Odgodjeni prihod		024	0	0
3.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		025	2.274.156	1.347.906
C.	Kratkoročne obaveze (028 do 031)		026	0	9.602
1.	Finansijske obaveze		027	715.109	640.398
4.	Odgodjeni prihod		028	715.109	640.398
6.	Obaveze za PDV		029	0	0
7.	Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja		030	0	0
D.	UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE (017+023+027)		031	0	0
			032	2.230.585	1.851.072

Konjic, 31.01.2025.

Mjesto i datum

EMINOVIC (HAJDAR) ESAD

Certificirani računovođa

2454/5

CBROJ LICENCE: 2454/5
Esad (Hajdar) Eminović
CERTIFIKAT BROJ: 2454/5

M.P.

Orhan Tucović

Direktor



FK IGMAN UG

Naziv pravnog lica

Konjic, D.S.Gradski stadion bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

Djelatnost

Union banka d.d. Sarajevo

Naziv banke

1020080000038265

Broj računa

4227392800009

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektne poreze

93.12

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

049

Šifra opštine

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR

18-02-2025

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
na dan 31.12.2024. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI				
1.	Članarina		101	7.762	23.920
2.	Prihodi iz budžeta		102	162.196	108.079
3.	Humanitarni prihodi		103	95.066	1.998.090
4.	Prihodi od vlastite aktivnosti		104	1.589.685	61.061
5.	Finansijski prihodi		105	0	0
6.	Ostali prihodi i dobici		106	23.750	145.156
A.	Ukupno prihodi (101 do 106)		107	1.878.459	2.336.306
	RASHODI				
1.	Troškovi materijala, energije i goriva		108	202.009	181.675
2.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja		109	1.870.802	1.793.633
3.	Amortizacija		110	32.064	25.484
4.	Troškovi primljenih usluga		111	322.026	228.074
5.	Humanitarni rashodi		112	2.570	0
6.	Finansijski rashodi		113	0	0
7.	Ostali rashodi i gubici		114	60.834	103.160
B.	Ukupno rashodi (108 do 114)		115	2.490.305	2.332.026
C.	Višak prihoda nad rashodima (107-115)		116	0	4.280
D.	Višak rashoda nad prihodima (115-107)		117	611.846	0
	OSTALI DOBICI I GUBICI				
1.	Efekti promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine (+/-)		118	0	0
2.	Efekti promjene fer vrijednosti finansijske imovine (+/-)		119	0	0
3.	Ostalo (+/-)		120	0	0
E.	Ukupno Ostali dobiti i gubici (118 do 120)		121	0	0
F.	Ukupni višak prihoda nad rashodima (116+-121)		122	0	4.280
G.	Ukupni višak rashoda nad prihodima (117+-121)		123	611.846	0

Konjic, 31.01.2025.

Mjesto i datum

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
EMINOVIĆ (HAJĐAR) ESAD
ESAD EMINOVIĆ
Certificirani računovođa

2454/5

Broj licence

Orhan Tucović
Direktor
M.P.

Kontrolni broj: 1297758532



str. 1 od 1

FK "IGMAN"

Naziv pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

(Djelatnost)

Konjic, D.S.Gradski stadion bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

(Banka)

1 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 3 8 2 6 5

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 2 7 3 9 2 8 0 0 0 0 9

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

9 2 6 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 4 9

Šifra općine

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNNA METODA za period od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine

Red. broj	OPIS	Bilješka	Oznaka za AOP	Oznaka za AOP	KM	
					IZNOS	
					Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
	A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Neto dobit (gubitak) za period			401	(611.866)	19.459
	Usklađivanje za:					-
2.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava		+		-	-
3.	Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava		+ (-)		-	-
4.	Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava		+		-	-
5.	Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava		+ (-)		-	-
6.	Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava		+ (-)		-	-
7.	Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika		+ (-)		-	-
8.	Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti		+ (-)		-	-
9.	Ukupno 2 do 8			402	-	-
10.	Smanjenje (povećanje) zaliha		+ (-)		-	-
11.	Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje		+ (-)		(101.078)	(56.943)
12.	Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja		+ (-)		(11.247)	-
13.	Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-	-
14.	Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima		+ (-)		74.711	4.569
15.	Povećanje (smanjenje) drugih obaveza		+ (-)		-	-
16.	Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja		+ (-)		-	-
17.	Ukupno 10 do 16			4. 3	(37.614)	(52.374)
18.	Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)			404	(649.480)	(32.915)

1	2	3	4	5
	B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI			
19.	I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)		405	-
20.	Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	+	406	-
21.	Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	+	407	-
22.	Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	+	408	-
23.	Prilivi iz osnova kamata	+	409	-
24.	Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti	+	410	-
25.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	+	411	-
26.	II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)	+	412	-
27.	Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana	-	413	-
28.	Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	-	414	-
29.	Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	-	415	-
30.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	-	416	-
31.	Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)		417	-
32.	Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)		418	-
	C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI			
33.	I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)		419	649.700
34.	Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala	+	420	-
35.	Priliv iz osnova dugoročnih kredita	+	421	-
36.	Priliv iz osnova kratkoročnih kredita	+	422	-
37.	Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	+	423	649.700
38.	II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)		424	-
39.	Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela	-	425	-
40.	Odlivi iz osnova dugoročnih kredita	-	426	-
41.	Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita	-	427	-
42.	Odlivi iz osnova finansijskog lizinga	-	428	-
43.	Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi	-	429	-
44.	Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	-	430	-
45.	Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)		431	649.700
46.	Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)		432	-
47.	D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)		433	649.700
48.	E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)		434	649.480
49.	F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)		435	220
50.	G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)		436	-
51.	H. Gotovina na početku izvještajnog perioda		437	9.203
52.	I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	+	438	-
53.	J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine	-	439	-
54.	K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)		440	9.423

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Esad Eminović; licenca br. 2454/5
Kontakt telefon 061-137-025

M. P.

DIREKTOR

Orhan Tucović



Naziv pravnog lica

FK "IGMAN"

Djelatnost

Djelatnosti sportskih klubova

Sjedište i adresa pravnog lica

Konjic, D.S. Gradski stadion bb

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Union banka d.d. Sarajevo

1 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 3 8 2 6 5

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

4 2 2 7 3 9 2 8 0 0 0 0 9

Identifikacioni broj za direktne poreze

Identifikacioni broj za indirektno poreze

9 2 6 2 0

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 2

Šifra djelatnosti po KDBH

0 4 9

Šifra općine

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU

za period koji završava na dan 31.12.2024. godine

U Konjic

Dana 28.02.2022.godine

CERTIFICIRANI RAČUNOVOD
Esad (Hajdari) Eminović
Certificirani računovođa TIPIKAT BHOJ 14443

Esad Eminović, licenca br. 2454/5

Kontakt telefon 061-137-025

M.P.

Direktor

Orhan Tucović



VRSTA PROMJENE NA KAPITALU		Oznaka za AOP	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							MANJINSKI INTERES	UKUPNI KAPITAL (8+9)
	1		2	3	4	5	6	7	8		
1.	Stanje na dan 31/12/2019. godine	901	(146.834)	-	-	201.087	(54.253)	-	-		
2.	Effekti promjena u računovodstvenim politikama	902	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Effekti ispravka greška	903	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god. odnosno 01.01.2020.g. (901+902+903)	904	(146.834)	-	-	201.087	(54.253)	-	-		
5.	Effekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	-	-	-	(201.087)	-	(201.087)	-		
6.	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906	-	-	-	-	-	-	(201.087)		
7.	Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	907	-	-	-	-	-	-	-		
8.	Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	908	-	-	-	-	-	-	-		
9.	Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	909	-	-	-	-	(92.581)	(92.581)	(92.581)		
10.	Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	910	-	-	-	-	-	-	-		
11.	Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	911	146.834	-	-	-	-	-	-		
12.	Stanje na dan 31/12/2020. godine	912	-	-	-	-	-	146.834	146.834		
13.	Effekti promjena u računovodstvenim politikama	913	-	-	-	-	(146.834)	(146.834)	(146.834)		
14.	Effekti ispravka greška	914	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god. odnosno 01.01.2021.g. (912+913+914)	915	-	-	-	-	(146.834)	(146.834)	-		
16.	Effekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916	-	-	-	-	-	-	(146.834)		
17.	Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917	-	-	-	-	-	-	-		
18.	Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije	918	-	-	-	-	-	-	-		
19.	Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha	919	-	-	-	-	-	-	-		
20.	Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu	920	-	-	-	-	(611.866)	(611.866)	(611.866)		
21.	Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka	921	-	-	-	-	-	-	-		
22.	Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	922	-	-	-	-	20	20	20		
23.	an	923	-	-	-	-	(758.680)	(758.680)	(758.680)		



FUDBALSKI KLUB „IGMAN“ – KONJIC

DRECELJ bb 88400 KONJIC

Žiro-račun: 1020080000038625 UNION BANKA KONJIC

Identifikacioni broj: 4227392800009 Šifra djelatnosti: 92623

Fax: 036/729-112; Mob: 061/815-954

e-mail:fkigmankonjic1@gmail.com

Broj: 590-05/25

Konjic, 09.05.2025. godine

IZJAVA

FK Igmán Konjic ovim putem izjavljuje da nije imao isplata prema zastupnicima/posrednicima igrača u toku 2024. godine.

Predsjednik uprave
Gosp. Orhan Tucović

